بسم الله الرحمن الرحیم

وعن جابر قال قال رسول الله ﷺ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعة ضلالة ترجمه: د حضرت جابر رضی الله عنه څخه روایت دی چې فرمایلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم پس له دې نه په تحقیق سره غوره د خبرو کتاب الله او غوره د لارو لاره د محمد صلی الله علیه وآله وسلم او ناکاره د کارو نو هغه نوي پیدا شویدي او هر یو بدعت گمراهي ده «مسلم»

ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون

الدعوة

دافغانستان د جماعة الدعوة الی القرآن والسنة نشراتي ارگان

PROPERTY OF ACKU

زموږ هدف

موږ د هر ډول الحاد، شرک، بدعت فساد ظلم او ناروا وغښه پاکه اسلامي ټولنه غواړو او دالله جل جلاله په حکمه د الله جل جلاله د قانون حکومت غواړو او ددې مقصد تر حصول پورې به جهاد ته دوام ورکوو.

لومړی ټوک - څلورم کال - (۵۵) پرله پسی گڼه - د ۱۳۶۹ هـ ش کال د وری (حمل) د میاشتی (۸) = د ۱۴۱۰ هـ ق کال د رمضان المبارک لومړۍ نیټه = د ۱۹۹۰ م کال د مارچ (۲۸)

دهرات، قندهار، غور او فراه په ولایتونو کې د مجاهدینو تازه عملیات

د مجاهدینو باخبره منابعو خبر دی چه د حوت د میاشتې په (۲۷) نېټه د غور د ولایت د (تای وره) په ولسوالۍ کښې مجاهدینو د رژیم په امنیتي پوستو باندې یوه زوروره حمله او د درنډو وسلو ډزې وکړې. په دې حمله کښې د رژیم (۱۰۰) سل کسه د پوستو نه تښتېدلي او مجاهدینو ته تسلیم شوی دی. ددې برسېره (۷) تنه ملېشه وژل شوي او (۱۰) تنه نور مجاهدینو ژوندی نیولی دي. د مجاهدینو نه په دې عملیاتو کښې یو تن شهید شوی او (۴) تنه ټپیان شوی دی.

په خبر کښې داهم ویل شوي دي چه یوه اندازه سپکه او درنده وسله مجاهدینو ته په

باقي په (۴) مخ

دلتوانیا جمهور رئیس د شوروي اتحاد د مشر گورباچوف سرحدي اقدام
غیرقانوني وبلله

د شوروي اتحاد جمهور رئیس میخائیل گورباچوف د لتوانیا جمهوریت ته چه استقلال یې اعلان کړی دی پداسی حال کښې نوی اخطار ورکړی دی چه شوروی ټانکونه او پوځونه بیا د لتوانیا په ځینو ښار کښې ولیدل شول. گورباچوف د لتوانیا جمهور رئیس ته په یو پیغام کښې وویل، د محلي دفاعي قطعاتو د جوړیدلو د مخنیوي په منظور باید په (۷) ورځو کښې اقدامات وشي. مخکښې مسکو لتوانیا ته ویلي وو چه ټولې شخصي وسلې په (۷) ورځو کښې راجع کړي، مسکو دغه خبر وروسته له هغه خپور کړ چه لتوانیا اعلان وکړ چه د خپلې خپلواکۍ د بیا اعادې په منظور سرحدي محافظت استخداموي. د مارچ د (۱۱) راهسی چه

باقي په (۴) مخ

د کابل د کمونیست رژیم مشر نجیب الله (۲۴) نور شکمن کسان له مرکزي کمیټې نه وویستل

د باوري منابعو خبر دی چه د کابل د کمونیست رژیم مشر نجیب الله څو ورځې وړاندې د مرکزي کمیټې په پولینوم کښې خبرې وکړې او د دې خبرو په هکله یې یولږ معلومات ورکړل چه د خلق د دیموکراتیک گوند د مرکزي کمیټې له (۱۴۰) تنو غړو څخه یې (۲۴) هغه کسان وویستل چه د نجیب د حکومت په راپرځولو شکمن وو.

په خبر کښې ویل شوي چه نجیب الله د خپلو خبرو په سرکې په فوري ډول د گوند د ټولو څوکیو نه د کودتاه چیانو د ویستلو

باقي په (۴) مخ کښې

په کابل کې د تېرې میاشتې د کودتاه په هکله د ماهرینو او ورځپاڼو نظر

د دغې کودتا د افغانستان په باب د ډېرو خلکو په نظریاتو باندې اثر اچولی او دې خبرې چه یو پاخه مجاهد د یو کلک کمونست سره ملاتړ وښود، د افغانستان د چارو مبصرین حیران کړي او د دوی په تصوراتو او افکارو باندې یې اثر اچولی دی. آکثره مبصرین په دې خبره باندې متوافق دي چه په تیرو څو هفتو کې اتحادونه او ایډیالوژی کانې سره گډې وډې او تیرو بیر شوي دي.

کتونکي وائي چه د کابل د

باقي په (۴) مخ کښې

شیخ غلام الله ،رحمتي، په یوه ترافیکي حادثه کې سخت ټپي شو

په خوا شینی سره موخبر حیستي چه د تیرې سه شنبې په ورځ د جماعة الدعوة الی القرآن والسنة د دعوت او ارشاد رئیس ښاغلی غلام الله رحمتی موټر له یو ټرک سره وجنگید وښاغلی مولوي صاحب غلام الله رحمتی سخت ټپي شو. د تفصیلاتو سره سم ښاغلی غلام الله ، رحمتی، د تیری سه شنبې په ورځ کله چه د تفسیر القرآن او ترجمې نه وروسته د پېښور اسټیشن نه د ښار په لوري روان و، د ،، جګړې ،، سره نژدې یې موټر له یو ټرک سره ټکر وکړو چه د دغه په نتیجه کښې د موټر ډرېور حاجي بوستان خپل ژوند له لاسه ورکړو او. شیخ غلام الله ، رحمتي . د خپلو څلور تنو ملگرو سره زخمي شو.

د محترم مولوي غلام الله صاحب حالات د خطرې نه بهر دي او انشاء الله څو ورځې وروسته به د هسپتال نه خارج شي

فاطمه ،گیلانی، به په عبوري حکومت کې د بهرنیو چارو وزیره وي

د مؤقت حکومت صدر اعظم ،سیاف، د پیر سید احمد ،گیلانی، د دغه پیشنهاد سره موافقه کړې ده

په لندن کښې اوسېدونکې افغاني مېرمن فاطمه گیلانی به د افغانستان د موقت حکومت په کابینه کښې د بهرنیو چارو وزیرې په توگه وټاکل شي په پېښور کښې چاپېدونکي ،فرنټیر پوسټ، ورځپاڼه دیوې

باقي په (۴) مخ کښې

قرآني دعوت او هدایت

حضرت موسیٰ علیه السلام چه یادونه یې د قرآن مبارک په سورة قصص کښې په تفصیل سره شوي او په نورو سورتونو کښې کله په اجمال او کله لږ شان په تفصیل سره بیان شوی) دالله تعالیٰ دین ته د دعوت د درنې وظیفې د سرته رسولو له پاره موظف شو او ورسره ورسره د فرعوني ظلم او استبداد له منگولو څخه د بني اسرائیلو د نجات مأموریت هم ورکړی شو، چه دغه دواړه وظیفې ډېرې دروندې او دریات کراوۍ او قدر غوښتونکی وې.

د دعوت الی الله کار د یو مدبر او زیار کالونکي شخصیت کار دی. په دغه لاره کښې ایمان، ضبط نفس، صبر او تدبر او په الله تعالیٰ باندې توکل او کامل یقین درلودل په کار دي. د دغه شان د جبر او استبداد له داسې خونړیو منگولو څخه چه نه یې زړه د الله جل جلاله له وېرې ربړیږي او نه ورته داسان وینه تویول څه آرزښت لري او بس د خپل سلطنت اقتدار او شیطاني سلطنت د بقا په تکل کې وي، څه آسانه کار نه دی. د دغه کار سرته رسول هم زیار او کړاوۍ غواړي او صبر او تدبر. او همدغه وجه وه چه حضرت موسیٰ علیه السلام د دغو دواړو درندو وسلو په قبلولو او د هغه په مقابل کښې د مسئولیت احساس د ترد د یو ځانگړي کیفیت په خپل ځان کښې لیده. د هغه دغه تردد او وارخطایۍ ته مبارک قرآن داسې اشاره کوي.

ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون.

په ما باندې د دغو خلکو گناه (د قبطي د قتل دعوه) پرته ده نو وېرېږم چه ما به ووژني.

داهغه خبره وه چه فرعون هم ورته یاده کړې وه.

وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین.

او تا هغه څه وکړل چه ودې کړل او داسې ښکاري چه ډېر ناسپاسه یې.

دغه فرعوني تهدید په حضرت موسیٰ علیه السلام کښې یو وارخطایي پیدا کړې وه او دیو ډول خاص تردد کیفیت یې ور باندې راوستی و، چه هغه په خپله هم اظهار کاوه خو الله تعالیٰ د دغو دواړو مهمو چارو (د دعوت الی الله او د بني اسرائیلو نجات) د سرته رسولو له پاره حضرت موسیٰ علیه السلام ټاکلی وو او دغه مهم رسالت یې ور ته سپارلی وو.

قرآن عظیم الشان د حضرت موسیٰ علیه السلام د سیرت او نبوت د مسئولیت د سرته رسولو داسې یو منظر وړاندې کوی چه له هغه نه په څرگند ډول معلومیږي چه څنگه د وحی لرونکي پیغمبر او حکمت لرونکي مبلغ او داعي خپله خبره وړاندې کوی او په څه ډول

باقي په (۴) مخ

الدعوة
د افغانستان د جماعة الدعوة الى القرآن والسنة
مؤسس: مولوی جمیل الرحمن
خپرونکی اداره: د الدعوت او ارشاد ریاست
[illegible]
د تاسیس کال: ۱۴۰۷ هق / ۱۳۶۵ هش
د پوسټ بکس نمبر ۲۰۲ پېښور - پاکستان

د خلقیانو او پرچمیانو ترمنځ وسله واله

نښته به زمونږ د اسلامي انقلاب پروسه پیاوړې او سریع کړي*

یومتل دی وائي: «سور سپی د لیوه ورور دی» سره له دې چه زمونږ مسلمان او غیرتی ملت د «خلق» او «پرچم» ملحدې او وطن پلورونکی ډلې د یرې سښې پېژني او په دې پوهیږي چه دغه د روس مزدورې او له دین نه منکرې ډلګۍ دیوې خبیثې شجرې «خبیثه ثمره» ده ځکه چه دا دواړه ډلګۍ لومړی د خاین ظاهرشاه د اسلام دښمنې زمامدارۍ په دوران کښې یوازې د «خلق» د «دیموکراتیك» ګوند په نوم په کابل کښې راز رغونې شوي او د همدغه خاین ظاهرشاه د روس دوستانه نوازش په اساس ئې او به خورا و خصمانه کېدله، خو دا چه د هغو شخصی موقفو نو او ګټو په اساس چه د خپلو باداران (روسانو) په وړاندی ئې درلودل، د «خلق» او «پرچم» په نوم یوه له بلی څخه جلا او هرې ډلې خپل ځان ته ځانګړی نوم غوره کړ.

خو د دغو پلیتو ډلګیو ترمنځ وروستیو وسله والو نښتو زمونږ د مسلمان او مجاهد ملت د جهادي ځواکونو ترمنځ بېلابېل انعکاسات راپارولي او د دغو خبیثو ډلو افرادو د حمایت موضوع د دې سبب شوی چه د مجاهدو ځواکونو ترمنځ خپل منځي اختلافات او افتراق نور هم زیات شي

د افغانستان جماعة الدعوة الى القرآن والسنة تنظیم چه ټولې کورنۍ او بهرنۍ مسئلې د قرآن او سنت پر بناء خپل خاص منهج او نصب العین پر اساس خپل دریځ په غوڅه توګه اعلانوی:

د «خلق» او «پرچم» دواړه ډلې د روس غلامې ډلې او وطن پلورونکی او دین دښمن موقف ئې د نړۍ والوله انظارو نه پټ نه دی. د دوئ دواړو ډلو لاسونه تر لیچو پورې د بې ګناه افغانانو په وینو لړلي او سره دي. دا دواړه ډلې یو ولس کاله په پرله پسې ډول د اسلام، قرآن او مسلمانانو په مقابل کښې جنګېدلي، دا دواړه په یوه اندازه زمونږ د او لس لکه شهیدانو د وینو تویدلو مسئول دی، دا دواړه ډلې یو ځای په یوه اندازه زمونږ د اسلامي تا ټوبې د ویجاړېدو مسؤلین او مسبب دي.

ننی او بخیب دواړه هغه قصی القلب قصابان دي چه د دین او هیواد پاسداران ئې د جهاد د ډګر د تو دیږ و څخه د محاذ او وروسته په خپلو وینو کښې ولمبول او اوس ئې هم

پاتې (۳) مخ کښې

د لتوانیا پارلمان د شوروي اتحاد د حکومت تصمیم غیر قانوني کڼلی دی

یا «شوروي حکومت لتوانیا ته خبرداری ورکړی دی چه مسکو به دغه یاغی جمهوریت ته اجازه ورنکړی چه دولتي تصدئ او مهمې اقتصادی چارې به په خپله قبضه کښې ونیسي»

په هغه وینا کښې چه د شوروي اتحاد په تلویزون کښې ولوستل شوه، دا هم ویل شوی دی چه لتوانیا ته به اجازت ور نکړی شي چه ګمرکونه جوړ کړي او د شوروي اتحاد له اجازې نه پرته ځان ته خپلې پیسې چاپ کړي. د غه وینا د لتوانیا د آزادۍ د اعاده کېدو په باره کښې د دغه جمهوریت د پارلمان د مارچ د (۱۳) مې نېټې په مقابل کښې لومړی مشخص اقدام وو، چه اعلان شو مګر په دغه وینا کښې نه دي ویل شوی چه مسکو به د حکومت د تصمیمونو د تطبیق لپاره څه اقدامات وکړي. د محخه تردې د لتوانیا د پارلمان غړو د دغه هیواد د جمهور رئیس (لینډبرګش) یو پیغام ګورباچوف ته ورکړ. په دغه پیغام کښې ویل شوی دي چه د لتوانیا د استقلال دردولو په باره کښې د شوروي اتحاد د حکومت تصمیم غیر قانوني دی.

داسې ښکاري چه د لاتویا او استوانیا په جمهوریتونو کښې د آزادۍ طرفدارو کاندیدانو د شوروي اتحاد په دې اسلامي جمهوریتونو کښې د اصلاحاتو د پلویانو په محلي او پارلماني انتخاباتو کښې غټه بری تر لاسه کړی وي. د لاتویا د خلکو جبهه وائي چه هغو کاندیدانو چه د دغې جبهې ملاتړ کاوه، د محلي پارلمان د (۱۷۰) چوکیو د جملې نه چه تر اوسه پورې ورته وکیلان انتخاب شوي دي (۱۳۱) چوکۍ ګټلې دی. دغه د له هیله لري چه د پارلمان د (۲۰۱) چوکیو څخه د دوه ثلثو د تر لاسه کېدو د پاره به میاشت په سر دوباره انتخاباتو کښې نورې چوکۍ وګټي. په پارلمان کښې به د خلکو د جبهې له خوا د دوه ثلثو چوکیو تر لاسه کول د لتوانیا په شان د اساسي قانون بدلولو ته لاره هواره کړي. په استونیا کښې د پارلمان د (۱۰۵) چوکیو د جملې نه د (۹۴) چوکیو نتیجې معلومې شوی دي. د استونیا د انتخاباتو د کمیسون رئیس وائي چه د آزادۍ طرفدارو کاندیدانو د دغو چوکیو د نیمایي

برخو (¾) دریمې برخې ګټلې دي او فکر کوي چه د چهار شنبې په ورځ به د انتخاباتو د نهائي نتیجو د معلومولو په وخت کښې د دغه جریان همدا شان دوام ولري.

په یو بل رپوټ کښې ویل شوي دي چه د شوروي اتحاد د پوځي افسرانو د وژل کېدو ناحل شوو پېښو د شوروي اتحاد د ضبط قضائي مامورینو سره لویه اندېښنه پیدا کړې ده. د انګلستان یوه معتبره نشریه وائي چه تېر کال (۵۹) تنه روسي افسران وژل شوی دي. خبر زیاتوي. داسې ښکاري چه د افسرانو د غه قتلونه د شوروي اتحاد د پوځي قواوو په مقابل کښې د کرکې او دښمنۍ څرګندوئ دي.

په افغانستان کې د خوراکي موادو نرخونه ډېر اوچت شول

د مجاهدینو د خبر ځایونو خبر دی چه په دې تېرو دریو میاشتو کښې مجاهدینو ته وسلې او مهمات نه دي ورکړل شوی. منبع زیاتوي که څه ناڅه وسله مجاهدینو ته ورکړل شوې هغه هم د خاصو او مشخصو نظامي اهدافو او معین وخت د پاره وي، اګرچه د غه هدفونه په قندهار کښې و واو په نورو برخو کښې د وسلې د کمبود سره سره مجاهدینو تازه عملیات اجراء کړی دي.

په قندهار کښې د سپین بولدك، شوراوک، چنګ او پنجوائی ولسوالیو په متحده ډول محلي شوراګانې جوړې شوی دي. په خبر کښې ویل شوی دي چه د دغو ولسوالیو مسئولینو ته خوراکي مواد ورکړل شول چه په کمه بیه ئې په خلکو باندی وویشي.

خبر زیاتوي چه د دغو ولسوالیو مسئولین د مجاهدینو د ګډې شورا له خوا تعین شوي او د سیمو خلکو هم منلي دي او په راتلونکي وخت کښې به نظامي لوازم هم د دغو ولسوالیو شوراګانو ته تسلیم شي او د ولسوالیو د مسئولینو تر څارنې لاندې استفاده ترې کیږي د مجاهدینو منابع وائي چه د افغانستان په جنوب لوید ځو ولایتونو کښې اقتصادي وضع ډېره خرابه ده او د بادغیس، فراه او غور په ولایتونو کښې خلك د خوراکي موادو د کمبود سره مخامخ دي. رپوټ وائي چه په فراه کښې سخت سیلاب راغلی او کلیو ته ئې تاوان ورساوه او د فراه په ښار کښې ئې (۱۵۰) کورونه وران کړي دی. په همدې ورځ د هلمند د ولایت لوید ځه برخه سیلاب ووهله او کورونه ئې یوړې. د بادغیس په ولایت کښې یومن غنم چه (۴½) کیلو دي (۸۰۰) افغانیو ته رسیدلي. او د بلې خوا په کښتونو باندې د ملخو حملې دوام لري. رپوټ وائي چه د

هرات د ولایت شمالي علاقې هم د ملخو تر تهدید لاندې راغلي دي او په اروزګان کښې (۴½) کیلو غنم په (۳۵۰) افغانی جوار په (۳۲۰) افغانی، وریجې په (۷۰۰) افغانی، مئ په (۵۰۰) افغانی، (۴½) کیلو نباتي غوړي په (۳۵۰۰) افغانی، د پسه غوښه په (۲۵۰۰) روپۍ، د غوائي غوښه په (۲۰۰۰) افغانی، یوه کیلو بوره په (۳۰۰) افغانی، یومن بادام په (۱۵۰۰) افغانی او پسته په (۲۵۰۰) روپۍ او د یوې ورځې مزدوري په (۱۰۰۰) افغانی شوې ده.

که شعر یا مضمون لرئ د نشر لپاره ئې را ولیږئ
(اداره)

په ننګرهار کې د دښمن درې پوستې فتح شوې

د «جماعة الدعوة» د عبدالله ابن مسعود (رضی الله عنه) د غونډ نه رارسېدلی خبرونه وائي چه د کابل د دهري او ملحد رژیم قواوو، د دغه غونډ د مجاهدینو په سنګرونو باندی یوه تعرضي حمله کړی او د دغه غونډ قهرمانو مجاهدینو په کلکه دفاع وکړه، خو لاندی کسان په کښې شهیدان شول:

۱- شاه محمود د محمد امین زوی د کلی ګرو او سېدونکی چه فعلاً د ممدولی په کیمپ کښې اوسېده

۲- انصار الله د حاجی امیر محمد زوی د ننګلام د کلی اوسېدونکی چه فعلاً د ممدولی په کیمپ کې اوسېده،

۳- نور الله د رحمت ګل زوئ د وردیش اوسېدونکی چه فعلاً د خلوزو په کیمپ کښې اوسېده.

۴- رحیم شاه د محمد حضرت زوی د وردیش اوسېدونکی چه فعلاً د تیمرګری په کیمپ کښې اوسېده.

۵- محمد افضل د اول خان زوئ د خاص کنړ اوسېدونکی چه فعلاً د عبدالله بن زبیر (رضی الله عنه) د کنډك مالي مسئول وو.

۶- شپږ نفره عربان ورونړ.

د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د غونډ زړورو مجاهدینو د مزدور رژیم د دغو تالی څټو د حملې په ځواب کښې په ۱۴۱۰/۸/۱۷ هق نېټه پر هغوئ باندی یوه دښمن ځپونکی حمله وکړه او درې پوستې ئې ترینه فتح کړی، په دغه حمله کښې زړورو غازیانو (۴) میله کلاشینکوف، یوه فعاله مخابره او د کلاشینکوف یو شپیر مرمۍ په غنیمت ونیولی. د دښمن له قواوو څخه د څلور د تنو مړي د پوستو تر فتح کېدو پورې پراته وو له مجاهدینو څخه (۲ م) تنه ټپیان او (۲۶) تنه شر ۱۴۱۰/۸/۱۹ هق نېټې پورې شهیدان شوی چه د ځینو نومونه ئې په لاندی ډول دي:

۱- محمد شاه د فیض الدین زوئ د دیوه ګل د درې مربوط.

۲- عزیز الدین د عظم خان زوئ د اسمار مربوط.

پاتې په (۳) مخ کښې

«د اسلام ګټې زمونږ ګټې دي او پر ټولو کورنیو او بهرنیو مسایلو او په هغو پورې په اړوند و چارو

د باجوړ ایجنسۍ د تنظیم طلبهٔ سلفیه رپوټ:

د باجوړ ایجنسۍ د تنظیم طلبهٔ سلفیه د امیر شهید انصار الله لنډه سوانح

شهید ورور انصار الله متوکل، د حاجي صاحب امیر محمد زوی د کنړ د ولایت د پیچ درې د ننګلام د کلي په یو متدینه کورنۍ کښې زیږېدلی او د خپل کلي په متوسطه کښې يې تر اتم ټولګي پورې ابتدائي تعلیم ترسره کړ او په (۱۳۵۷) هجري شمسي کال کښې د ملحد رژیم تر کودتا کولو وروسته د پاکستان په لور په هجرت کولو مجبور شوی او پاکستان ته يې هجرت وکړ، تر هجرت کولو وروسته يې د کمونیست او دیموکراتیک دولت پر ضد په مسلحانه جهاد کښې برخه واخسته او د جهاد په تود او ګرم سنګر کښې يې د رب العزت حکم ته لبیک ووایه او خپل عملي جهاد يې پیل کړ. شهید انصار الله له ډېرو ستونځو او ربړونو سره د الله جل جلاله د کتاب (قرآن مجید)، او د الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم د آحادیثو د زده کړې لپاره د پاکستان په مختلفو ادارو، مدارسو، جامعو او لیسو کښې شدائد او مصائب او محن ګاللي او د خپلې علمي تقویې تر څنګ يې وسله وال جهاد هم مخ په وړاندې بیولی دی. — شهید ورور متوکل علی الله له (۱۴۰۸) هـ قمري کال څخه راپه دې خوا د باجوړ ایجنسۍ د تنظیم طلبه سلفیه د آمریت وظیفه پرغاړه درلوده او د آمریت له شغل سره يې د تنظیم هر قسم خدمت ته ښه راغلاست وایه او د جهاد په هر ډګر کښې يې د ننګیالیتوب د صفت تر څنګ د جنګیالیتوب صفت هم درلود. د عبدالله ابن مسعود (رض) په غونډ کښې یو وار زخمي شو او خپل تعلیم يې د موقوف علیه درجې ته ورساوه او خپل باقي اسباق يې تیر کال د دیر د ضلعې د تیمرګرې په جامعهٔ سلفیه کښې سرته ورسول. نوموړی شهید د رخصتۍ وخت غنیمت وباله او د باجوړ ایجنسۍ ځا معهٔ ثانوي کښې يې د نحوې په دوره کښې شرکت وکړ او بالاخره يې سرته ورسوله. د دورې د اختتام په وخت کښې د جهاد د مقدسې فریضې د اداکولو له پاره له (۳۰) ملګرو سره د جهاد تود سنګر ته ولاړ او د خپلو مجاهدو ورونو سره اوږه په اوږه يې د ملحد رژیم په مقابله کښې سینه سپر کړه او دښمن ته يې غاښ ماتوونکي جوابونه ورکړل څو د ګړي په اوږدو کښې تر شدید او سخت مقاومت وروسته د دوشنبې په ورځ د سهار په نهو بجو د شعبان د میاشتې په اتمه نېټه د کمیږي په دوآب کښې په داسې حالت کې چه دښمن يې پرشا تمبولی وو، د شهادت لوړ مقام ته ورسېده. اِنّا لِلّٰه واِنّا الیه راجعون.

موږ د تنظیم طلبهٔ سلفیه ټول کارکنان عموماً او بالخصوص د باجوړ ایجنسۍ کارکنان د شهید ورور وارثانو او خپلوانو ته د صبر جمیل دعا کوو او د شهید روح ته د بخشش او مغفرت دعا غواړو. (ومن الله التوفیق)

د دوهم مخ پاتې

د خلقیانو او پرچمیانو ترمنځ نښته ......

د اوه‌لسو لکو شهیدانو په وینو زړه سوړ شوی نه دی او لګیا دی د (کا-جي-بي) پر قومانده اوس هم د مجاهدینو ورورونو ترمنځ د بې‌اتفاقۍ او تفرقې ناولی تخم شیندي او خصمانه يې کوي.

شهنواز «تني» او نجیب دواړه د یوه آس غوږونه او هغه بې‌دینه او بې‌ایمانه عناصر دي چه هره ورځ د اسلام د امحاء په نیت نوې دسیسې او توطیې جوړوي.

زموږ په نظر هغه څوک چه تني او یا نورو معلوم الحال خلقي کمونیستانو ته د افغانستان د مجاهد ولس د راتلونکي سرنوشت په ټاکلو کښې د دوله ایز ائتلاف حق ته قایلیږي، د دوی دې د دې منتظر دي چه مخالفینو او رقیبانو به يې له نجیب او پرچمي کمونیستانو سره بالمثل معامله کړې وي.

موږ وایو هغه څوک چه جهاد، قدرت ته د خپل ځان د رسولو وسیله ګڼي او هدف يې خپل ځان قدرت ته رسول وي، دوی دې په دې وپوهیږي چه که یوازې قدرت ته رسېدل کافي وای، نور ترکی، امین، ببرک او نجیب خو له دوی څخه د مخه قدرت ته رسېدلي وو، خو بقاء يې ورته ونه کړه، او دا دې هم په یاد ولري چه د افغانستان مسلمان ملت اوس هغه ملت نه دی چه یوازې د اسلام په لقب او نوم وغولیږي، که له دې القابونه نجیب څه ګټه حاصل کړې وي؛ دوی به يې هم حاصل کړي.

خو! که هدف اسلام او اسلامي نظام وي نو د خلق او پرچم له وسله والو نښتو څخه باید د جهاد او اسلام په نفع صحیح او درسته استفاده وشي، خپل منځي شخصي اختلافات باید یوې خوا ته پرېښودل شي او د ټولنیزو اسلامي ګټو په لوري ګړندي قدمونه پورته کړی شي. شک نه شته چه د «ید الله مع الجماعة» په اساس به الهي نصرت له موږ سره ملګری او فتح او بری به مو نصیب شي.

که د خلق او پرچم ترمنځ وروستۍ وسله واله نښته د (کا-جي-بي) دسیسه نه وي، دواړه دې په صادقانه ډول خپل ځانونه مسلمانو مجاهدینو ته تسلیم کړي او په خپلو تېرو جرمونو دې په ښکاره ډول اعتراف وکړي او توبه دې وکاږي، هیڅکله دې د ائتلاف او نورو شرطونو مسئله نه طرح کوي. د دوی په برخه کښې وروستۍ فیصله دې مجاهدینو ته پرېږدي او په دې دې باور ولري چه مجاهدین به د دوی په هکله هیڅکله داسې پرېکړه ونه کړي چه هغه د الله جل جلاله د کتاب او نبوي ارشاداتو خلاف وي.

مجاهدینو د غور په ولایت (۴۰) تنه ملیشه ژوندي ونیول

د موثقو خبرځایونو خبر دی چه د کابل کمونیست رژیم د غور په ولایت کښې نوې امنیتي پوستې اچولې مګر مجاهدینو د دغو نوو تشکیل شوو پوستو څخه څو پوستې نیولې دي، د هغه ولایت د مجاهدینو په راپور کښې ویل شوي چه د کابل ملحد رژیم د غور والي عبدالرحمن د یو شمیر عالي رتبه صاحب منصبانو سره د غور د ولایت مرکز چخچران ته لاړ او زیاتې مدرنې او درندې وسلې يې د ځان سره وړې دي.

د مجاهدینو خبرځایونه وايي چه د ملحد رژیم قواوو وروسته بیا په چخچران او د شهرک په ولسوالۍ کښې نوې پوستې واچولې.

رپوټ وايي چه د هغه ځای اتلو مجاهدینو د حمل د میاشتې په دوهم تاریخ په شهرک کښې د جلګي مزار او قمربوس په پوستو حمله وکړه. مجاهدینو په دې حمله کښې (۴۰) تنه ملیشه ژوندي ونیول او سل (۱۰۰) میله درنده او سپکه وسله يې ترینه یوړله. جګړه د ملحد رژیم د قواوو او مجاهدینو ترمنځ اوس هم په شدت روانه ده. د بلې خوا د قندهار په ولایت کښې د مجاهدینو رپوټونه وايي چه د حوت د میاشتې په (۲۹ مه) نېټه د هغه ځای مجاهدینو د قندهار په محبس او د چهل زینې په پوستو باندې حمله وکړه او همدغه راز مجاهدینو د رژیم په هغه قوه حمله وکړه چه د قندهار د فرقې نه د دغو پوستو مرستې ته ورتله. رپوټ وايي چه مجاهدینو د دغه قوې نه دوه ټانکونه د هغو د سپر لیوري تباه کړل او په پوستو باندې د مجاهدینو په حملو (۱۰) تنه ملیشه وژل شوي. د محبس په سلاح کوټ کښې اور ولګید او (۴) تنه ملیشه په کښې ووژل شول په همدې ورځ د محبس یوه (۴۰) کسیزه ډله د خپلو وسلو سره مجاهدینو ته تسلیم شول.

د دوهم مخ پاتې

په ننګرهار کې د دښمن درې پوستې فتح شوې

۳- عبد الکریم د عبد القیوم زوی د ګرېک اوسېدونکی چه فعلاً په هري پور کښې اوسیده.

۴- نوراګل د شاګل زوی د ګورېک اوسېدونکی چه فعلاً په هري پور کښې اوسېده.

۵- حضرت محمد د محمد صادق زوی د وتلې اوسېدونکی چه فعلاً په چکدره کښې اوسېده

۶- بزرګ د عبد الجبار زوی د بهسودو اوسېدونکی چه فعلاً په هریپور کښې اوسېده.

۷- دوه نفره د قندهار له مجاهدینو څخه شهیدان شوي، همدا رنګه درې نفره عرب ورونه او یو شمیر نور کسان چه شهرت يې موږ ته نه دی راغلی.

(انا لله وانا الیه راجعون)

مناجات

د دې کل مخلوق رحیم او رحمان یو دی
هم خالق د کل مخلوق انس و جان یو دی
بې له حکمه چه يې نه کېږي هیڅ کار
نو حاکم د سکته زمکې آسمان یو دی
چه شاهان د کل جهان ورته محتاج دي
دا بادشاه د بادشاهانو سلطان یو دی
چه په ذات او په صفات کښې يې شریک نشته
بې شریکه رب صمد او سبحان یو دی
که هر چا ته په دنیا کښې څه رسېږي
رسوونکی د هر نفع نقصان یو دی
د یو کار اختیار ورکړی نه دی چا ته
کل اختیار د هر کار شاجهان یو دی
چه د بل کتاب دلیل ته يې حاجت نشته
ښه کتاب له کتابونو قرآن یو دی
که بیان د حدیث نه رسي قرآن ته
خو بیان د دغې دواړو بیان یو دی
چه د مور او پلار زیات دي شفقت کې
له مهربانو مهربان مهربان یو دی
په دنیا کښې قسما قسم حالت راشي
راوستونکی د بهار او خزان یو دی
چه په غیب د آسمانونو زمکې پوهېږي
خبردار په غیب څیزونو غیب دان یو دی
ګل حسینه پوهولی ته څوک ستر شی
پس د ښېړونو ارولو د توان یو دی

د جمو او کشمیر د پخوانۍ شوراء یو غړی آزادي غوښتونکو مجاهدینو ووواژه.

د شوراء غړي مصطفی مړی د یکشنبې په ورځ د سرینګر ښار ته نږدې پیدا شو. مقامات وايي چه دی غرغره شوی وو. د پاکستان یوې افراطي ډلې چه په ځان يې د حزب المجاهدین نوم ایښی دی، وايي چه مصطفی غلط کارونه کول چه په هغو کښې هند ته د سري اطلاعاتو ورکول هم شامل وو. دغه سړی د جمعې په شپه هغه وخت (۴) کسانو وتښتاوه چه په موټر کښې خپل کور ته روان وو. مصطفی د جمو او کشمیر د هغې شوراء غړی وو چه تېره میاشت منحله شوه، د ده شهرت په تېر دسمبر کښې هغه وخت زیات شو چه د هند د کورنیو چارو د وزیر مفتي محمد سعید لور چه یرغمل نیول شوې وه، را خلاصه کړه، دغه ځوانه انجلۍ د کشمیر د آزادۍ غوښتونکو له خوا تښتول شوې وه. دغه جبهه د کشمیر داسې آزادي غواړي چه د پاکستان او هند دواړو نه آزاد وي. په کشمیري مبارزینو باندې د یکشنبې په ورځ د یو بل لوی سیاست مدار د وژل کېدو تور هم لګېدلی دی. د کانګرس آی (I)، مشر غلام نبي «کولا»، د سرینګر نه (۲۵) کلومتره لیرې په خپل کور کې د دوه کسانو له خوا ووژل شو.

کې به د الله جل جلاله او د رسول صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو سره سم خپل ژوند عیار کړو»

«مولوي جمیل الرحمن»

الدعوة

[illegible]
د افغانستان د جماعت الدعوة الی القرآن والسنة
مؤسس: مولوي جمیل الرحمن
خپرونکې اداره: د دعوت او ارشاد ریاست
فرهنګي مدیریت
د تاسیس کال: ۷ ۱۴۰۷ هـ ق یا ۱۳۶۵ هـ ش
پوسټ بکس نمبر ۱۰۲ پښاور - پاکستان

د لومړي مخ پاتې

د هرات، قندهار، غور او فراه...

لاس ورغلی ده. د بلې خوا د هرات د ولایت نه په راپور کښې ویل شوي دي چه د هغه ځای مجاهدینو د حوت په (۲۶) او (۲۷) نېټو د باباجي او کلاته په سیمو کښې په امنیتي پوستو او عسکري تاسیساتو باندې د راکټونو ډزې کړي. یو ټانک د سپرلیو سره تباه شوی او په عسکرو کښې هم ډېره مرګ ژوبله شوې ده. همدارنګه د فراه په ولایت کښې مجاهدینو د حوت د میاشتې په (۲۷) مه نېټه د فراه په ښار کښې د رژیم په امنیتي مرکزو او پوستو باندې حملې کړې، (۲) تنه ملیشه یې وژلي او (۱۲) تنه نور یې زخمیان کړي دي. د رژیم (۷) تنه عسکر له مجاهدینو سره یوځای شوي دي. او هم د قندهار په ولایت کښې مجاهدینو د قندهار د محبس او سرې زامې په سیمو کښې چه د قندهار د ښار په لویدیځ اړخ کښې واقع دي، د مجاهدینو په امنیتي پوستو باندې حملې کړې چه په دې جګړو کښې د رژیم (۲۴) تنه ملیشه وژل شوي او (۲) کسه نور زخمي شوي دي.

راپور زیاتوي چه (۸) تنه ملیشه مجاهدینو ژوندي نیولي، د مخابرې یوه دستګاه او څه نوره وسله مجاهدینو ته په لاس ورغلې. همدغه راز ویل کېږي چه د رژیم یوه لاریه چه د محبس پوستې ته یې مهمات وړل، د مجاهدینو په یو مین ختلې او تباه شوې ده.

د لومړي مخ پاتې

د لتوانیا جمهور رئیس د شوروي اتحاد...

لتوانیا خپلواکي اعلان کړې ده شوروي قواوې په دغه جمهوریت کښې د ننه او هغه ته نژدې مانورې کوي او د اعصابو داسې جنګ یې ورسره پیل کړی دی چه ورځ په ورځ زور اخلي.

شوروي مشر وویل داسې ښکاري چه لتوانیا د سرحدي محافظینو په استخدامولو سره شوروي سرحدي فوځیان او داخلي امنیتي قواوې لیرې کړي دي. د تاس رسمي خبري اژانس وائي چه شوروي د خفیه پولیسو (KGB) سرحدي فوځیانو په لتوانیا کې سرحدي پوستې او نور تأسیسات تقویه کړي دي ګورباچوف دغه وینا فقط یوه ورځ وروسته هغه وخت وکړه چه د لتوانیا جمهور رئیس د شوروي سخت سرحدي کنترول غیر قانوني وباله.

ښاغلي (لین برګس)، وویل: دا داسې معنیٰ لري لکه څوک چه ټول ملت زنداني کړي.

ضمناً "بُش" په دواړو غږ کړی دی چه د زغم او حوصلې نه کار واخلي او خبرې سره وکړي. "بُش" و ویل: دی فکر نه کوي چه یوه خوا دې هم د قوې استعمال وغواړي مګر ده دې سوال ته د جواب ورکولو نه ډډه وکړه چه که شوروي اتحاد قوه استعمال کړي نو امریکا به څه وکړي؟ خو کله چه په لتوانیا باندې د شوروي اتحاد د شوو تعذیراتو په باره کښې ورځنې پوښتنه وشوه ده داسې وویل: "زه به هغې ستونزې تدریجي تکامل ونه وایم دا یوه موضوع ده چه باید لتوانیائیانو چه استقلال یې اعلان کړی او د شوروي چارواکو ترمنځ دې د خبرو په وسیله حل شي.

د لومړي مخ پاتې

په کابل کې د تېرې میاشتې د کودتا په هکله...

دې تازه انکشافاتو په نتیجه کښې په لس ګونو کمونست فوځي منصبداران په دې کودتا کښې نیول شوي او امریکا او شوروي اتحاد ته دا موقع برابره شوې ده چه د حل نوې لارې چارې ولټوي او د هغو ډلو د طرفدارۍ او ملاتړ نه لاس واخلي چه کمزورې شوي او پښې یې په لړزیدو دي.

د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د هغه کنفرانس یادونه کوي چه د افغانستان د مسئلې په باب په پېښور کښې جوړ شوی او په هغه کښې د ډیپلوماتانو د ژورنالستانو او د مرستو د مؤسسو مقاماتو او افغاني او خارجي عالمانو ګډون کړی و، د دغه کنفرانس ګډون کونکي په دې عقیده دي چه د کابل تازه کودتا که څه هم چه ناکامه شوه دا وښوده چه د کابل په شوروي کېنولي رژیم کښې بې اتفاقي او ډله بازي لا هم روانې دي.

هغه ماهرین وائي چه دا مسئله به تیر یو کال کښې په افغانستان باندې د نفوذ د پیدا کولو د پاره د پاکستان د هلوځلو تر ټولو لویه ناکامي هم دا وه.

پاکستان د ډېر وخت نه د حکمتیار د اسلامي حزب طرفدار دی چه د کابل د فوځ د دغه ناکام کوشش سره حکمتیار ملاتړ وکړ. اکثره افغانان وائي چه هغوی د حکمتیار او تڼي په اتحاد هک حیران پاتې وه دغه افغانان وائي چه په دې پوهیدل چه حکمتیار د هغو کسانو سره چه د کابل د رژیم نه ناراضه وو، تماس درلود، مګر په دې حیران او خفه دي چه حکمتیار د دغسې یو اتحاد له لیارې د قدرت د تر لاسه کولو کوشش وکړ مګر څینې نور بیا وائي چه د دغې مسئلې نه دا ټکی ښکاري چه سرې مایوسه او بې صبره شي د خپل ایډیالوژیکي او مذهبي موقف نه اوړي.

نیویارک ټایمز لیکي چه یو افغان وائي چه که حکمتیار د تڼي سره لاس یو کولی شي او په یوه لار ورسره روانیدلی شي، نو په دې دنیا کښې د هر شي امکان شته.

خو د کابل پوهنتون پخوانی استاد اشرف غني بیا بله نتیجه ګیري کړې. اشرف غني وائي چه د کودتا په نتیجه کښې ډېر ښه امکانات او نوي فرصتونه پیدا شوي. داسې امکانات چه د افغانستان نه د شوروي فوځونو د وتلو په وخت کښې هم وه. مګر مونږ ترینه سم کار وانه خیست. نوموړی دا هم وائي چه که د دغه امکاناتو نه اوس هم د سولې لپاره سمه استفاده ونشي، عواقب به یې ډېر خطرناک وي.

دی وائي چه که د پاکستان او نورو دا کوشش وي چه د افغانستان مسئله د نظامي لارې نه حل شي، دا به افغانستان تباه کړي او افغانستان کښې به مذهبي تفرقه زیاته کړي. ایران او عربستان به هر یو خپل طرف داران تقویه کوي او د قومي اختلافونو د زیاتیدو سبب به هم شي.

ورځپاڼه لیکي، کتونکي وائي چه د مقاومت د قواو د غلطو استراتیژیکي اقداماتو د افغانستان د مقاومت سره د بین المللي ټولنې په ملاتړ او مرستې باندې اثر اچولی او دا مرسته یې ډېره کمه کړې ده. پدې برسیره ټولو افغانانو چه د روسانو د وتلو نه وروسته د یو چټک حل او جګړې د ختمیدو په طمع وو، ډېر مایوسه شوي دي.

د دنیا هغه ملکونه چه د افغانانو سره مرستې کوي په خوله وائي چه د افغانانو د خو دارادیت حق غواړي. مګر په عمل کښې داسې نه کوي. لکه امریکا، شوروي، پاکستان سعودي عربستان او ایران چه هر دې خبرې هم افغانان ډېر غصه کړي دي.

وروسته په پای کښې لیکي چه د تڼي د کودتا نه وروسته د مجاهدینو د اتحاد او ائتلاف د قوت په باره کښې هم شکونه پیدا شوي دي. موقت حکومت تقریباً عاطل او باطل دی او غیر له دینه چه کوم وخت ناوخت کوم یو نیم مطبوعاتي کنفرانس جوړ وي بل څه نه کوي.

ځنې افغانان وائي چه دغه حکومت د پردیو تر فشار لاندې د هغې د چه په افغاني ټولنې او ارزښتونو په څرګندوالي خبر نه دی جوړ شوی او همدارنګه یو امریکایي چه د یوې خیریه مؤسسې غړی دی او د (۱۰) کاله یې د افغانستان د قیادت سره مرسته کړې، وائي چه د افغانستان د مجاهدینو مؤقت حکومت د افغانستان د خلکو نمایندګي نه کوي. ځکه چه که د افغانستان بیلو بیلو قومونو او عنعناتو ته وګوري بیا پوهیږي چه د دغه مؤقت حکومت نه به هیڅ شی جوړ نه شي.

د لومړي مخ پاتې

فاطمه ګیلاني به په عبوري حکومت...

باوري منبع له خولې خبر ورکوي چه د پیرسید احمد ګیلاني (۳۵) کلنه لور او د ناصر ضیاء میرمن فاطمه ګیلاني به چه اوس په لندن کښې په اصطلاح د افغانانو د معاملاتو او مسائلو مدافع وکیله او په غربي نړۍ کښې ورته د قدر په سترګه کتل کیږي د مجاهدینو د موقت حکومت په چوکاټ کښې د بهرنیو چارو د وزارت څوکۍ اشغال کړي.

د موقت حکومت صدراعظم پروفیسور سیاف، د بهرنیو چارو د وزیرې په حیث له هغه پیشنهاد سره موافقه کړې ده چه پیرسید احمد ګیلاني ورته وړاندې کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت چوکۍ څو موده وړاندې د انجینر ګلبدین "حکمتیار" د استعفیٰ نه خالي پاتې شوې ده.

د الهي ارشاداتو او نبوي لارښوونو ضرورت نن سبا زمونږ په جهادي سنګرونو کښې ډېر زیات احساسیږي.

(شیخ جمیل الرحمن)

د لومړي مخ پاتې

د کابل د کمونیست رژیم مشر نجیب الله...

پیښنهاد وکړ.

د حکومت رسمي ویاند وائي چه نجیب الله د مرکزي کمېټې له غړونه وغوښتل چه د خپلو مخالفینو په مقابل کښې د حملې د قوي کولو په لوړګامونه اوچت کړي. دا په ښکاره ډول دې راپورونو ته اشاره وه چه ممکن پخوانی د دفاع وزیر او د کودتا مشر شهنواز تڼي افغان چریکانو ته مهم خفیه پوځي معلومات ورکړي دي. د حکومت ویاند دا هم وویل چه نجیب الله د مرکزي کمېټې پولینوم ته د محلي قومندانانو سره د تماس نیولو تفصیل وکړ. یوازې په تېره اوونۍ کښې دا خبره ښکاره شوې وه چه د کابل د کمونیست ګوند مشر نجیب الله په ایران کښې د (۹) ګوندونو له نمایندګانو سره په کابل کښې غونډه کړې. په ایران کښې د مجاهدینو اتحاد وویل چه زمونږ کوم مهم قوماندانان په دې غونډه کښې نه وو. نجیب الله مرکزي کمېټې ته دا هم ویلي دي چه برسراقتدار د خلق دیموکراتیک ګوند د کانګرس د جوړیدو پلانونه په لاره اچول شوي او ممکن دا کانګرس د اوړي په سر کښې وشي. د کانګرس د غونډو وروسته به قبیلوي لویه جرګه جوړه او د دې لوې جرګې کار به دا افغانستان لپاره د نوي اساسي قانون جوړول وي چه د برسراقتدار د خلق د دیموکراتیک ګوند او د خاد د قدرت انحصار به پای ته ورسیږي. په عین وخت کښې نجیب الله ویلي دي چه ګوند او پوځي قوې د ملک په دفاع کولو کښې پوره قدرت لري. په خبر کښې ویل شوي چه د نجیب الله د وینا وروسته مرکزي کمېټې په یوه خوله فیصله وکړه چه د ګوند نه شپږ برخه غړي خارج کړي.

د لومړي مخ پاتې

قرآني دعوت او هدایت

خپل ایماني غیرت او حمیت د دعوت إلی الله په نزاکتونو باندې د کامله پوهې یوځای وړاندې کړي. حضرت موسیٰ علیه السلام یو برحق پیغمبر وو، د ټول امت د پاره یو غوره مثال وو. د هغه د خطاب له طرزه څخه معلومیږي چه څوک چه الله تعالیٰ د خپل دین د خدمت له پاره وټاکي، د هغه د کلام طرز او د خطاب اسلوب باید څنګه وي. او د هغو خلکو د کلام طرز به څنګه وي چه خوشامندي او چاپلوسي یې خپل شعار ټاکلی او په حرفوي ډول او انداز د دعوت وظیفې د سرته رسولو لاپې وهي او بیا هم ځان ته حقیقت پسند وائي.